

[Logo] Evropska banka za obnovu i razvoj

## Fond Provectus SEE II

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Zemlja:</b>                     | Regionalni                  |
| <b>Broj projekta:</b>              | 56194                       |
| <b>Privredni sektor:</b>           | Fondovi vlasničkog kapitala |
| <b>Vrsta obavještenja:</b>         | PRIVATNO                    |
| <b>Ekološka kategorija:</b>        | FI                          |
| <b>Predviđeni datum usvajanja:</b> | 25. juna 2025. godine       |
| <b>Status:</b>                     | Pregledan koncept           |
| <b>PSD objavljen:</b>              | 29. aprila 2025. godine     |

### Opis projekta

Predložena transakcija je izdvajanje kapitala za ulaganje u iznosu do 25 miliona eura u korist fonda Provectus SEE Fund II („Fond“).

### Ciljevi projekta

Fond će vršiti ulaganja vlasničkog kapitala i ulaganja povezana s vlasničkim kapitalom u mala i srednja preduzeća, prvenstveno u Hrvatskoj, Sloveniji, Rumuniji i Bugarskoj, i u manjoj mjeri u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Grčkoj, Mađarskoj, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji (zajedno pod nazivom „Region“), s ciljem generisanja dugoročnog rasta kapitala.

### Uticaj na tranziciju

ETI 70

Investicija će obezbijediti dugoročni rizični kapital malim i srednjim preduzećima u Regionu, čime će se povećati konkurentnost društava u koja se ulaže i ojačati otpornost domaćeg finansijskog sektora razvojem alternativnih izvora finansiranja i širenjem finansiranja privatnim kapitalom kao klasom imovine.

### Podaci o klijentu

PCP SEE FUND II SCSP

## Pregled finansiranja EBRD-a

25.000.000,00 EUR

## Ukupni troškovi projekta

200.000.000,00 EUR

## Pregled ekološkog i socijalnog aspekta

Kategorija FI (ESP 2024). Fond je obavezan da poštuje EBRD-ove Ekološke i socijalne zahtjeve („ESRs“) 2, 4 i 9, da primjenjuje listu projekata koje EBRD ne finansira iz ekoloških i socijalnih razloga i da sprovede procedure upravljanja rizicima srazmjerne nivoima rizika portfolija. Investicije Fonda biće u skladu s važećim zakonskim zahtjevima u vezi s ekološkim i socijalnim pitanjima, zaštitom na radu i radnim pitanjima. Fond će EBRD-u dostavljati godišnje izvještaje o ekološkim i socijalnim pitanjima, koji će obuhvatiti usklađenost s važećim Ekološkim i socijalnim zahtjevima i svim drugim ekološkim i socijalnim pitanjima koja se pojave tokom godine.

## Tehnička saradnja

## Dodatno

EBRD nastavlja podršku menadžerima fondova koji posluju u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi gdje je okruženje za prikupljanje sredstava i dalje izazovno.

## Kontakt informacije društva

Sanja Ančić Ćurković

[sanja.ancic.curkovic@provectus-capital.com](mailto:sanja.ancic.curkovic@provectus-capital.com)

[www.provectus-capital.com/en/](http://www.provectus-capital.com/en/)

## Opšte informacije o tranziciji

Dodatne informacije o pristupu EBRD-a u oblasti mjerenja uticaja tranzicije su dostupne [ovdje](#).

## Poslovne prilike

Za poslovne prilike ili nabavku, kontaktirajte kompaniju klijenta.

Za mogućnosti poslovanja sa EBRD (koje nijesu vezane za nabavku) kontaktirajte:

Tel: +44 20 7338 7168

Email: [projectenquiries@ebrd.com](mailto:projectenquiries@ebrd.com)

Za projekte u javnom sektoru, posjetite [EBRD Nabavka](#):

Tel: +44 20 7338 6794

Email: [procurement@ebrd.com](mailto:procurement@ebrd.com)

## Opšti upiti

Konkretni upiti mogu biti upućeni putem [EBRD Obrasca za upite](#).

## Politika zaštite životne sredine i socijalna politika (ESP)

[Politika zaštite životne sredine i socijalna politika \(ESP\)](#) i odgovarajući Uslovi za realizaciju (UR) utvrđuju načine na koje EBRD sprovodi svoje odredbe za razvoj

„ekološki prihvatljivog i održivog razvoja“. ESP i UR uključuju posebne odredbe kojih klijenti treba da se pridržavaju sa primjenjivim uslovima iz nacionalnih zakona u oblasti javnih informacija i konsultacija, i uspostavlja žalbeni mehanizam za prijem i lakše rješavanje pritužbi i žalbi zainteresovanih strana, pogotovo pitanja vezanih za učinak klijenta i projekta u oblasti životne sredine i socijalnih pitanja. Srazmjerno prirodi o obimu rizika i uticaja projekta na životnu sredinu i socijalna pitanja, EBRD dodatno zahtijeva od svojih klijenata da po potrebi objavljuju informacije o rizicima i uticajima koji proizilaze iz projekta, ili da preduzmu smislene konsultacije sa zainteresovanim stranama i razmotre i odgovore na povratne informacije koje dobiju od njih.

Više informacija o praksama EBRD-a u ovoj oblasti navedeno je u [ESP](#).

## Integritet i usklađenost sa regulativom

Kancelarija Glavnog službenika za usklađenost sa regulativom (OCCO) EBRD-a promoviše dobro upravljanje i osigurava primjenu najviših standarda integriteta u svim aktivnostima Banke u skladu sa najboljom međunarodnom praksom. Detaljna analiza vezana za integritet se sprovodi za sve klijente Banke kako bi se osiguralo da projekti ne predstavljaju neprihvatljiv rizik po integritet ili reputaciju Banke. Banka vjeruje da je identifikovanje i rješavanje pitanja tokom faza odobrenja projekta najefikasnije sredstvo za obezbjeđivanje integriteta transakcija Banke.

OCCO igra ključnu ulogu u ovim naporima zaštite, a takođe pomaže u praćenju rizika po integritet projekata u periodu nakon ulaganja.

OCCO je takođe odgovorna za sprovođenje istrage na osnovu navoda o prevari, korupciji i nedoličnom ponašanju za projekte koje finansira EBRD. Svako, bilo unutar ili izvan Banke, ko sumnja na prevaru ili korupciju, treba da podnese pisani izvještaj Glavnom službeniku za usklađenost sa regulativom putem elektronske pošte na [compliance@ebrd.com](mailto:compliance@ebrd.com). OCCO će postupati po svim prijavljenim pitanjima radi daljeg praćenja. Svi izvještaji, uključujući anonimne izvještaje, će biti pregledani. Izvještaji se mogu dostaviti na bilo kojem jeziku Banke ili jeziku zemalja u kojima Banka posluje. Pružene informacije moraju biti navedene u dobroj vjeri.

## Politika pristupa informacijama (AIP)

Politika pristupa informacijama (AIP) utvrđuje kako će EBRD objavljivati informacije i konsultovati se sa zainteresovanim stranama kako bi promovisala bolju svijest i razumijevanje njenih strategija, politika i operacija nakon stupanja na snagu 1. januara 2020. godine. Molimo posjetite stranicu [Politike pristupa informacijama](#) kako biste saznali koje informacije su dostupne na internet stranici EBRD-a.

Posebne zahtjeve za dobijanjem informacija možete uputiti putem [EBRD Obrasca za upite](#).

## Nezavisni projektni mehanizam odgovornosti (IPAM)

Ukoliko su naponi za rješavanje problema vezanih za životnu sredinu, socijalna pitanja ili objavljivanje podataka od strane Klijenta ili Banke neuspješni (npr. putem žalbenog mehanizma Klijenta na nivou projekta ili direktnim angažovanjem sa rukovodstvom Banke), pojedinci i organizacije mogu da pokušaju rješavanje problema kroz EBRD nezavisni projektni mehanizam odgovornosti.

IPAM nezavisno preispituje pitanja Projekata za koje se smatra da su nanijeli (ili bi mogla da nanese) štetu. Svrha ovog mehanizma je: da podrži dijalog između zainteresovanih strana na Projektu kako bi se riješila pitanja vezana za zaštitu životne sredine, socijalna pitanja i javno objavljivanje; da utvrdi da li je Banka poštovala svoju [Politiku zaštite životne sredine i socijalnu politiku](#) ili odredbe svoje [Politike pristupa informacijama](#) koje su specifične za Projekat; i, gdje je primjenjivo, da riješi bilo koje postojeće nepoštovanje ovih politika, istovremeno spriječavajući buduće nepoštovanje propisa od strane Banke.

Molimo vas da posjetite [internet stranicu Nezavisnog projektnog mehanizma odgovornosti](#) da biste saznali više o IPAM-u i njegovom mandatu; [načinu podnošenja žalbe](#); ili kontaktirajte IPAM putem adrese e-pošte [ipam@ebrd.com](mailto:ipam@ebrd.com) za smjernice i više informacija o IPAM-u i o načinu podnošenja žalbe.